

SETSWANA PUO YA GAE: MOPHATO 11: THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA YA ITSHETLELO: 2021 – KGWEDITHARO 1

KGWEDITHARO 1 (malatsi a le 45)	Beke 1 27-29 Firikgong (malatsi a le 3)	Beke 2 1-5 Tlhakole (malatsi a le 5)	Beke 3 8-12 Tlhakole (malatsi a le 5)	Beke4 15-19 Tlhakole (malatsi a le 5)	Beke 5 22-26 Tlhakole (malatsi a le 5)	Beke6 1-5 Mopitlwé (malatsi a le 5)	Beke 7 8-12 Mopitlwé (malatsi a le 5)	Beke 8 15-19 Mopitlwé (malatsi a le 5)	Beke 9 23-26 Mopitlwé (malatsi a le 4)	Beke 10 29-31 Mopitlwé (malatsi a le 3)
PPKT										
Dikgono: Go Reetsa le Go Bua	Kitsiso ya barutwana mo phaposing Diponagalo le melawana (malepa a puo ya mo phatlhalatseng, popego le dikgato tsa ipaakanyo) ● Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa Nako: Ura e le nngwe		Go reeletsa go tlhologanya (e a sedimosa, e a atlholo, e a kgathisa le go tlhaletsana le ba bangwe) Nako: Ura e le nngwe		Puo e e sa ipaakanyediwang: ● Diponagalo le melawana (malepa a puo ya mo phatlhalatseng, popego le dikgato tsa ipaakanyo) ● Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa Nako: Ura e le nngwe		Puo e e sa ipaakanyediwang: ● Diponagalo le melawana (malepa a puo ya mo phatlhalatseng, popego le dikgato tsa ipaakanyo) ● Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa Nako: Ura e le nngwe		Tsereganyo Puo e e ipaakanyeditsweng: • Diponagalo le melawana • Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa Nako: Ura e le nngwe	
Go Buisa le Go Lebelela	<u>BEKE YA NTLHA:</u> Teko ya motheo Tekanyetso ya Teko ya motheo ka balekane Puisano ka teko ya motheo		● Go buisetsa go tlhologanya: Ditogamaano tsa go dirisa ditlhlangwa tse di kwadilweng: Leba 3.2 (PPKT)		● Go buisetsa go tlhologanya: • Kago ya tlollofoko le tiriso ya puo • Dipopego tsa polelo		● Go buisetsa go tlhologanya: • Thuto ya dikwalo Nako: Diura di le nne		● Go kwala tshobokanyo • Thuto ya dikwalo Nako: Diura di le nne	
Go kwala le Go tlhagisa	Go itsise mefutakwalo: ● Diponagalokgolo tsa ditlhlangwa le dikarolo tsa buka go akaretsa mefutakwalo ya dikwalo ● Thuto ya dikwalo • Padi/ditlhlangwa tsa setso • Terama • Poko Nako: Diura di le tharo		Setlhlangwa sa tirisano Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/ngongorego/ phatlhatiro/ kgwebo)/ makwalo a semmuso le a e seng a semmuso go ya go ba kgatiso/ lekwaloikitsiso le lekwalophegetso (lekwalokopo)/ tsa botshelo jwa moswi/ lenanetema le metsotsa ya kopano/athikele ya lekwalodikgang/athikele ya makasine/ puo/thadso/ pegelo e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang/ mmuisano/potsotherisan/imeilli (lekwalo la maranyane).		Setlhlangwa sa tirisano Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/ngongorego/ phatlhatiro/ kgwebo)/ makwalo a semmuso le a e seng a semmuso go ya go ba kgatiso/ lekwaloikitsiso le lekwalophegetso (lekwalokopo)/ tsa botshelo jwa moswi/ lenanetema le metsotsa ya kopano/athikele ya lekwalodikgang/athikele ya makasine/ puo/thadso/ pegelo e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang/ mmuisano/potsotherisan/imeilli (lekwalo la maranyane).		Tlhamo: 1 x Maitlhomo/ e e sa tseyeng lethakore/ ngangisano Totisa mogopoloo mo: Dikgato tsa go kwala: Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhlangwa tsa ntla, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotla diphoso le go tlhagisa		Mefuta ya ditlhamo: Maitlhomo// e e sa tseyeng lethakore/ ngangisano Totisa mogopoloo mo: Dikgato tsa go kwala: Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhlangwa tsa ntla, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotla diphoso le go tlhagisa	
Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (Di tsenyeleditswe mo dikgonong)	Dipuisano ka diponagalo tsa ditlhlangwa tsa tirisano Dipuisano ka diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo • Kanelo • Tlhuloso • Ngangisano Totisa mogopoloo mo: Dikgato tsa go kwala: Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhlangwa tsa ntla, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotla diphoso le go tlhagisa Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso ● Rejisetara, setaele le segalo ● Tlhopho ya mafoko ● Go aga polelo ● Go kwala temana ● Matshwao a puiso le mopeleto Popego le diponagalo tsa setlhlangwa se se tlhophilweng Nako: Diura di le tharo		Totisa mogopoloo mo: Dikgato tsa go kwala: Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhlangwa tsa ntla, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotla diphoso le go tlhagisa Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso ● Rejisetara, setaele le lentswé ● Tlhopho ya mafoko ● Go aga polelo ● Go kwala temana ● Matshwao a puiso le mopeleto Popego le diponagalo tsa setlhlangwa se se tlhophilweng Nako: Diura di le nne		Totisa mogopoloo mo: Dikgato tsa go kwala: Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhlangwa tsa ntla, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotla diphoso le go tlhagisa Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso ● Rejisetara, setaele le lentswé ● Tlhopho ya mafoko ● Go aga polelo ● Go kwala temana ● Matshwao a puiso le mopeleto Popego le diponagalo tsa setlhlangwa se se tlhophilweng Nako: Diura di le nne		Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso ● Rejisetara, setaele le lentswé ● Tlhopho ya mafoko ● Go aga polelo ● Go kwala temana ● Matshwao a puiso le mopeleto Popego le diponagalo tsa setlhlangwa se se tlhophilweng Nako: Diura di le tharo			
Kitso e e tlhokegang kwa tshimologong	Dikgono tsa go reetsa/ go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhlangwa tsa tirisano		Dikgato tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhlangwa tsa tirisano		Dikgono tsa go reetsa/go bua Diponagalo le melawana ya ditlhlangwa tsa molomo Dikgato tsa go kwala		Dikgono tsa go reetsa/go bua Diponagalo le melawana ya ditlhlangwa tsa molomo Go kwala tshobokanyo Dikgato tsa go kwala		Dikgono tsa go reetsa/go bua Diponagalo le melawana ya ditlhlangwa tsa molomo Dikgono tsa go kwala tshobokanyo Dikgato tsa go kwala	

KGWEDITHARO 1 (malatsi a le 45)		Beke 1 27-29 Firikgong (malatsi a le 3)	Beke 2 1-5 Tlhakole (malatsi a le 5)	Beke 3 8-12 Tlhakole (malatsi a le 5)	Beke4 15-19 Tlhakole (malatsi a le 5)	Beke 5 22-26 Tlhakole (malatsi a le 5)	Beke6 1-5 Mopitlwe (malatsi a le 5)	Beke 7 8-12 Mopitlwe (malatsi a le 5)	Beke 8 15-19 Mopitlwe (malatsi a le 5)	Beke 9 23-26 Mopitlwe (malatsi a le 4)	Beke 10 29-31 Mopitlwe (malatsi a le 3)
		Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo, go kwala temana				Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhango tsa tirisano		Diponagalo le melawana ya ditlhango tsa molomo Go kwala tshobokanyo Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo, go kwala temana.		Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhamo le ditlhango tsa tirisano	
Metswedi (ntle le bukakgakololo) go nonotsha go ithuta		Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoleletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhango tsa Boithamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoleletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhango tsa Boithamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoleletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhango tsa Boithamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoleletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhango tsa Boithamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoleletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhango tsa Boithamedi le tsa tirisano Teko 1: Puo mo Tirisong	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoleletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhango tsa Boithamedi le tsa tirisano				
Tlhathobo	Tlhathobo e e sa tlhomamang: Tsereganyo	Ditirwana tsa pele ga puiso tsa matseno a dikwalo Totisa mogopolo dikgatong tsa go kwala ditlhango tsa tirisano.	Ditirwana tsa pele ga puiso tsa matseno a dikwalo Ditirwana tsa theetso, sekao. kgatiso ya seyalemowa	Ditirwana tsa pele ga puiso tsa matseno a dikwalo Dipampiri tsa ditlhathobo tsa dingwaga tse di fetileng tsa 1: Go kwala tshobokanyo/ dipotsa ditlhawapono Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala ditlhango tsa tirisano.	Dipampiri tsa ditlhathobo tsa dingwaga tse di fetileng tsa 1: Go kwala tshobokanyo/ dipotsa ditlhawapono Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala ditlhango tsa tirisano.	Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala ditlhamo. Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala ditlhango tsa tirisano. Totisa mogopolo mo dipopegong le melawana ya puo.	Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala ditlhamo. Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala ditlhango tsa tirisano. Totisa mogopolo mo dipopegong le melawana ya puo.				
	'SBA' Tlhathobo e e tlhomameng	Tiro 1: Tiro ya molomo: (Maduo: 15) Tekathaloganyo ya theetso	Tiro 2: Go kwala: (Maduo: 25) Selhangwa sa tirisano	Tiro 3: Tiro ya molomo: (Maduo: 15) Puo e e sa ipaakanyediwang	Tiro 4: Teko 1: Puo mo tirisong (Maduo a le 35) Tekathaloganyo Tshobokanyo Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Tiro 4: Teko 1: Puo mo tirisong (Maduo a le 35) Tekathaloganyo Tshobokanyo Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso					

SETSWANA PUO YA GAE: MOPHATO 11: THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA YA ITSHELELO: 2021 – KGWEDITHARO 2

KGWEDITHARO 2 (malatsi a le 51)	Beke 1: 13-16 Moranang (malatsi a le 4)	Beke 2: 19-23 Moranang (malatsi a le 5)	Beke 3: 28-30 Moranang (malatsi a le 3)	Beke 4: 03-07 Motsheganong (malatsi a le 5)	Beke 5: 10-14 Motsheganong (malatsi a le 5)	Beke 6: 17-21 Motsheganong (malatsi a le 5)	Beke 7: 24-28 Motsheganong (malatsi a le 5)	Beke 8: 31 Motsheganong-4 Seetebosigo (malatsi a le 5)	Beke 9: 07-11 Seetebosigo (malatsi a le 5)	Beke 10: 14-18 Seetebosigo (malatsi a le 4)	Beke 11: 21-25 Seetebosigo (malatsi a le 5)
PPKT											
Dikgono: Go Reetsa le Go Bua	Diponagalo le melawana ya ditlhlangwa tsa molomo. ● Diponagalo le melawana (malepa a puo ya mo phatlhalatseng, popego le dikgato tsa ipaakanyo) ● Go dira paakanyetsotiro, go battlisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa Nako: Ura e le nngwe	Puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang/ Puo e e ipaakanyeditsweng: • Diponagalo le melawana • Go dira paakanyetsotiro, go battlisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa Nako: Ura e le nngwe	Puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang/ Puo e e ipaakanyeditsweng: • Diponagalo le melawana • Go dira paakanyetsotiro, go battlisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa Nako: Ura e le nngwe	Dipuisano/Motlotlo o o sa tlhomamang • Diponagalo le melawana • Go dirisa melawana Nako: Ura e le nngwe	Dipuisano/Motlotlo o o sa tlhomamang • Diponagalo le melawana • Go dirisa melawana Nako: Ura e le nngwe	Dipuisano/Motlotlo o o sa tlhomamang • Diponagalo le melawana • Go dirisa melawana Nako: Ura e le nngwe	Tsereganyo				
Go Buisa le Go Lebelela	Teko ya motheo e e sa tlhomamang ya Tiro ya Kgweditharo 1: Teko ya motheo Tekanyetsotiro ya Teko ya motheo ka balekane Puisano ka teko ya motheo Poeletso ya dikgono/diteng tsa Kgweditharo 1 Poeletso ya poko/tlhamo ya dikwalo • Padi/Ditlhlangwa tsa setso • Poko Nako: Ura le halofo (1½)	• Go kwala tshobokanyo • Thuto ya dikwalo • Thuto ya dikwalo • Padi/Ditlhlangwa tsa setso • Poko Nako: Diura di le tharo	• Go buisetsa go tlhaloganya: Thanolo ya ditlhlangwapono, dikao. dipapatso/diphatalatso, dikhathunu, ditshwantsho • Thuto ya dikwalo Leboko le le sa tlhaolwang Nako: Diura di le nne	• Go buisetsa go tlhaloganya: Thanolo ya ditlhlangwapono, dikao. dipapatso/diphatalatso, dikhathunu, ditshwantsho • Thuto ya dikwalo Tlhamo ya leboko (le le tlhaotsweng) Nako: Diura di le nne	Paakanyo ya Teko • Thuto ya Dikwalo Tlhamo ya leboko (le le tlhaotsweng) Nako: Diura di le nne	Paakanyo ya Teko 2: Dikwalo • Thuto ya Dikwalo • Padi/ Ditlhlangwa tsa setso • Poko Tiro e e rutilweng mo Kgweditharo 2 Nako: Diura di le tharo					
Go kwala le Go tlhagisa	Puisano ka diponagalo tsa ditlhlangwa tsa tirisano tse di dirilweng mo kgweditharong e e fetileng Dipuisano ka diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo Maitlhomo/e sa tseyeng letlhakore/ngangisano Totisa mogopolo mo:	Tlhamo: 1 x Maithlomo/ e e sa tseyeng letlhakore/ ngangisano Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala: Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhlangwa tsa ntlha, go boeletska, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa	Sethhangwa sa tirisano Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/ ngongorego/ phatlhatiro/ kgwebo)/ makwalo a semmuso le a e seng a semmuso go ya go ba kgatiso/ lekwaloikitsiso le lekwalophelegetso (lekwalokopo)/ tsa botshelo jwa moswi/ lenanetema le metsotsa ya kopano/athikele ya lekwalodikgang/athikele ya makasine/ puo/ thadso/ pegelo e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang/ mmuisano/potsotherisan/imeili (lekwalo la maranyane).	Setlhlangwa sa tirisano Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/ ngongorego/ phatlhatiro/ kgwebo)/ makwalo a semmuso le a e seng a semmuso go ya go ba kgatiso/ lekwaloikitsiso le lekwalophelegetso (lekwalokopo)/ tsa botshelo jwa moswi/ lenanetema le metsotsa ya kopano/athikele ya lekwalodikgang/athikele ya makasine/ puo/ thadso/ pegelo e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang/ mmuisano/potsotherisan/imeili (lekwalo la maranyane).	Setlhlangwa sa tirisano Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/ ngongorego/ phatlhatiro/ kgwebo)/ makwalo a semmuso le a e seng a semmuso go ya go ba kgatiso/ lekwaloikitsiso le lekwalophelegetso (lekwalokopo)/ tsa botshelo jwa moswi/ lenanetema le metsotsa ya kopano/athikele ya lekwalodikgang/athikele ya makasine/ puo/ thadso/ pegelo e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang/ mmuisano/potsotherisan/imeili (lekwalo la maranyane).	Mefuta ya ditlhamo Ditlhlangwa tsa tirisano tse di ithutilweng Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhlangwa tsa ntlha, go boeletska, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa					
Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (Di tsenyeleditswe mo dikgonong)	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso ● Rejisetara, setaele le segalo ● Tlhopho ya mafoko ● Go bopa polelo ● Go kwala temana ● Matshwao a puiso le mopeleto Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso ● Rejisetara, setaele le segalo ● Tlhopho ya mafoko ● Go bopa polelo ● Go kwala temana ● Matshwao a puiso le mopeleto Popego le diponagalo tsa setlhlangwa se se tlhophilweng Tira, tirwa, Makaelagongwe, malatodi Nako: Diura di le tharo	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso ● Rejisetara, setaele le segalo ● Tlhopho ya mafoko ● Go bopa polelo ● Go kwala temana ● Matshwao a puiso le mopeleto Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso ● Rejisetara, setaele le segalo ● Tlhopho ya mafoko ● Go bopa polelo ● Go kwala temana ● Matshwao a puiso le mopeleto Popego le diponagalo tsa setlhlangwa se se tlhophilweng Nako: Diura di le nne	Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhlangwa tsa ntlha, go boeletska, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso ● Rejisetara, setaele le segalo ● Tlhopho ya mafoko ● Go bopa polelo ● Go kwala temana ● Matshwao a puiso le mopeleto Popego le diponagalo tsa setlhlangwa se se tlhophilweng Nako: Diura di le nne	Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhlangwa tsa ntlha, go boeletska, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso ● Rejisetara, setaele le segalo ● Tlhopho ya mafoko ● Go bopa polelo ● Go kwala temana ● Matshwao a puiso le mopeleto Popego le diponagalo tsa setlhlangwa se se tlhophilweng Nako: Diura di le nne	Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhlangwa tsa ntlha, go boeletska, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso ● Rejisetara, setaele le segalo ● Tlhopho ya mafoko ● Go bopa polelo ● Go kwala temana ● Matshwao a puiso le mopeleto Popego le diponagalo tsa setlhlangwa se se tlhophilweng Nako: Diura di le nne	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso ● Rejisetara, setaele le segalo ● Tlhopho ya mafoko ● Go bopa polelo ● Go kwala temana ● Matshwao a puiso le mopeleto Popego le diponagalo tsa setlhlangwa se se tlhophilweng Nako: Diura di le nne					
Kitso e e tlhokegang kwa tshimologong	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhlangwa tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Go kwala tshobokanyo Dikgato tsa go kwala Go kwala tshobokanyo	Dikgono tsa go reetsa/go bua Diponagalo tsa ditlhlangwapono Dikgato tsa go kwala	Dikgono tsa go reetsa/go bua Diponagalo tsa ditlhlangwapono Dikgato tsa go kwala	Dikgono tsa go reetsa/go bua Diponagalo tsa ditlhlangwapono Dikgato tsa go kwala	Dikgono tsa go reetsa/go bua Diponagalo tsa ditlhlangwapono Dikgato tsa go kwala					

KGWEDITHARO 2 (malatsi a le 51)	Beke 1: 13-16 Moranang (malatsi a le 4)	Beke 2: 19-23 Moranang (malatsi a le 5)	Beke 3: 28-30 Moranang (malatsi a le 3)	Beke 4: 03-07 Motsheganong (malatsi a le 5)	Beke 5: 10-14 Motsheganong (malatsi a le 5)	Beke 6: 17-21 Motsheganong (malatsi a le 5)	Beke 7: 24-28 Motsheganong (malatsi a le 5)	Beke 8: 31 Motsheganong-4 Seetebosigo (malatsi a le 5)	Beke 9: 07-11 Seetebosigo (malatsi a le 5)	Beke 10: 14-18 Seetebosigo (malatsi a le 4)	Beke 11: 21-25 Seetebosigo (malatsi a le 5)
		Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa mefuta ya dithamo, go kwala temana	Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa dithangwa tsa tirisano.	Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa dithangwa tsa tirisano.	Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa dithangwa tsa tirisano.	Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa dithangwa tsa tirisano.	Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa dithangwa tsa tirisano.	Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa dithangwa tsa tirisano.	Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa dithangwa tsa tirisano.	Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa dithangwa tsa tirisano.	Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa dithangwa tsa tirisano.
Metswedi (ntle le bukakgakololo) go nonotsha go ithuta	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala dithangwa tsa Boithamedi le tsa tirisano Pampiri 1: Go kwala tshobokanyo	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala dithangwa tsa Boithamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa dithathlobo tsa dingwaga tse di fetileng Pampiri 1: Tirwana: Dithhangwapono/Leboko le le sa tlhaolwang	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala dithangwa tsa Boithamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa dithathlobo tsa dingwaga tse di fetileng Pampiri 1: Tirwana: Dithhangwapono/Leboko le le sa tlhaolwang	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala dithangwa tsa Boithamedi le tsa tirisano Pampiri 2/Pampiri 1 Dipampiri tsa dithathlobo tsa dingwaga tse di fetileng Pampiri 1: Tirwana: Dithhangwapono/Leboko le le sa tlhaolwang	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Pampiri 1	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Pampiri 2/Pampiri 1	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Pampiri 1	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Pampiri 1	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Pampiri 1	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Teko 2: Dikwalo	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Teko 2: Dikwalo
Tlhatlhobo Tlhomamang: Tseleganyo	Tirwana ya dithangwa tsa dikwalo Ditirwana tsa pele ga puiso tse di rutilweng mo kgweditharong ya 1 Totisa mogopolo mo: Dikgatong tsa go kwala dithangwa tsa tirisano	Tirwana: Dikwalo Dikgato tsa go kwala ditiro tsa dithangwa tsa tirisano Tirwana: Go kwala tshobokanyo	Dikgato tsa go kwala ditiro tsa dithangwa tsa tirisano	Dikgato tsa go kwala dithangwa tsa tirisano Tirwana ya dithhangwapono/leboko le le tlhaotsweng	Dikgato tsa go kwala dithangwa tsa tirisano Tirwana ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso/ Tlhamo ya leboko	Dikgato tsa go kwala dithangwa tsa tirisano Tirwana ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso/ Tlhamo ya leboko	Dikgato tsa go kwala dithangwa tsa tirisano Tirwana ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso/ Tlhamo ya leboko	Dikgato tsa go kwala dithangwa tsa tirisano Tirwana ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso/ Tlhamo ya leboko	Dikgato tsa go kwala dithangwa tsa tirisano Tirwana ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso/ Tlhamo ya leboko	Paakanyo ya Teko 2: Dikwalo	Paakanyo ya Teko 2: Dikwalo
'SBA' Tlhatlhobo e tlhomameng		Tiro 5 Go kwala: (Maduo: 50) Tlhamo Maithomo/e e sa tseyeng lethakore/ngangisano	Tiro 6 Tiro ya molomo (Maduo: 10)) Puiseetsogodimo e e sa ipaakanyediwang/Puo e e ipaakanyeditweng							Tiro 7 Teko 2: (Maduo: 35) Dikwalo: Maboko: Leboko le lengwe le le tlhaotsweng – tlhamo ya leboko (Maduo: 10) Leboko le lengwe le le sa tlhaolwang (Maduo: 10) Padi/Dithhangwa tsa Setso/Terama Dipotso tse dikhutshwane (Mado: 15)	Tiro 7 Teko 2: (Maduo: 35) Dikwalo: Maboko: Leboko le lengwe le le tlhaotsweng – tlhamo ya leboko (Maduo: 10) Leboko le lengwe le le sa tlhaolwang (Maduo: 10) Padi/Dithhangwa tsa Setso/Terama Dipotso tse dikhutshwane (Mado: 15)

SETSWANA PUO YA GAE: MOPHATO 11: THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA YA ITSHELLELO: 2021 – KGWEDITHARO 3

KGWEDITHARO 3 (malatsi a le 52)	Beke 1: 13-16 Phukwi (malatsi a le 4)	Beke 2: 19-23 Phukwi (malatsi a le 5)	Beke 3: 26-30 Phukwi (malatsi a le 5)	Beke 4: 02- 06 Phatwe (malatsi a le 5)	Beke 5 10-13 Phatwe (malatsi a le 5)	Beke 6: 16-20 Phatwe (malatsi a le 5)	Beke 7: 23-27 Phatwe (malatsi a le 5)	Beke 8 30 Phatwe - 03 Lwetse (malatsi a le 5)	Beke 9 06-10 Lwetse (malatsi a le 5)	Beke 10 13-17 Lwetse (malatsi a le 5)	Beke 11 20-23 Sep Lwetse (malatsi a le 4)
PPKT											
Dikgono: Go Reetsa le Go Bua	Dikopano le mokgwa wa go di tsamaisa: <ul style="list-style-type: none">• Diponagalo le melawana• Go dira paakanyetsotiro, go battisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa Nako: Ura e le nngwe	Go tlota/anelo kgang kgotsa maboko a thoris: <ul style="list-style-type: none">• Diponagalo le melawana• Go dira paakanyetsotiro, go battisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa Nako: Ura e le nngwe	Puo e e ipaakanyeditsweng: <ul style="list-style-type: none">• Diponagalo le melawana• Go dira paakanyetsotiro, go battisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa Nako: Ura e le nngwe	Puo e e ipaakanyeditsweng: <ul style="list-style-type: none">• Diponagalo le melawana• Go dira paakanyetsotiro, go battisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa Nako: Ura e le nngwe	Puo e e ipaakanyeditsweng: <ul style="list-style-type: none">• Diponagalo le melawana• Go dira paakanyetsotiro, go battisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa Nako: Ura e le nngwe	Tseleganyo Puo e e ipaakanyeditsweng: <ul style="list-style-type: none">• Diponagalo le melawana• Go dira paakanyetsotiro, go battisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa Nako: Ura e le nngwe					
Go Buisa le Go Lebelela	Teko ya motheo e e sa tlhomamang ya Tiro ya Kgweditharo 1: Teko ya motheo Tekanyetsa ya Teko ya motheo ka balekane Puisano ya teko ya motheo Poeletso ya dikgono/diteng tsa Kgweditharo 1 Poeletso ya poko/tlhamo ya dikwalo <ul style="list-style-type: none">• Padi/Ditlhawga tsa setso• Poko Nako: Ura le halofo (1½)	• Go buisetsa go tlhaloganya: <ul style="list-style-type: none">• Thanolo ya ditlhawgapon• Thuto ya dikwalo• Diponagalokgolo tsa Terama Nako: Diura di le nne	Go buisetsa go tlhaloganya: <ul style="list-style-type: none">• Kago ya tlollofoko le tiriso ya puo• Dipopego tsa polelo• Thuto ya dikwalo Leboko le le sa tlhaolwang Nako: Diura di le tharo	Go buisetsa go tlhaloganya: <ul style="list-style-type: none">• Kago ya tlollofoko le tiriso ya puo• Dipopego tsa polelo• Thuto ya dikwalo Leboko le le tlhaotsweng Nako: Diura di le tharo	Go buisetsa go tlhaloganya: <ul style="list-style-type: none">• Kago ya tlollofoko le tiriso ya puo• Dipopego tsa polelo• Thuto ya dikwalo Leboko le le tlhaotsweng Nako: Diura di le tharo	Paakanyo: Kgweditharo 3: Asaenemente/Porojeke ya Dikwalo <ul style="list-style-type: none">• Thuto ya Dikwalo Poeletso <ul style="list-style-type: none">• Padi/Ditlhawga tsa setso• Terama• Poko Tiro e e rutilweng mo Kgweditharon 3 Nako: Diura di le tharo					
Go Kwala le Go Tlhagisa	Dipuisano ka diponagalo ka diponagalo tsa ditlhawga tsa tirisano tse di rutilweng mo Kgweditharong e e fetileng. Dipuisano ka diponagalo tsa mefuta ya ditlhomo. Maithlomo/e e sa tseyeng lethakore/ngangisano Totisa mogopolomo: Dikgato tsa go kwala: Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhawga tsa ntla, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotla diphoso le go tlhagisa	Tlhamo: 1 x Maithlomo/e e sa tseyeng lethakore/ ngangisano Totisa mogopolomo: Dikgato tsa go kwala: Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhawga tsa ntla, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotla diphoso le go tlhagisa	Setlhawga sa tirisano Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/ ngongorego/ phatlhatiro/ kgwebo) makwalo a semmuso le a e sang a semmuso go ya go ba kgatiso/ lekwaloikitsiso le lekwalohelegelso (lekwalokopo)/ tsa botshelo jwa moswi/ lenanetema le metsotsya kopano/athikele ya lekwaldikgang/athikele ya makasine/ puo/ thadso/ pegelo e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang/ mmuisano/potsotherisan/imeili (lekwalola maranyane). Totisa mogopolomo: Dikgato tsa go kwala: Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhawga tsa ntla, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotla diphoso le go tlhagisa	Tlhamo: 1 x Maithlomo/e e sa tseyeng lethakore/ngangisano Totisa mogopolomo: Dikgato tsa go kwala: Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhawga tsa ntla, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotla diphoso le go tlhagisa	Setlhawga sa tirisano Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/ ngongorego/ phatlhatiro/ kgwebo) makwalo a semmuso le a e sang a semmuso go ya go ba kgatiso/ lekwaloikitsiso le lekwalohelegelso (lekwalokopo)/ tsa botshelo jwa moswi/ lenanetema le metsotsya kopano/athikele ya lekwaldikgang/athikele ya makasine/ puo/ thadso/ pegelo e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang/ mmuisano/potsotherisan/imeili (lekwalola maranyane). Totisa mogopolomo: Dikgato tsa go kwala: Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhawga tsa ntla, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotla diphoso le go tlhagisa	Mefuta ya ditlhomo: Maithlomo/e e sa tseyeng lethakore/ngangisano Totisa mogopolomo: Dikgato tsa go kwala: Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhawga tsa ntla, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotla diphoso le go tlhagisa Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <ul style="list-style-type: none">• Rejisetara, setaele le lenseswe• Tlhopho ya mafoko• Go aga polelo• Go kwala temana• Matshwao a puiso le mopeleto Popego le diponagalo tsa setlhawga se se tlhophilweng Nako: Ura le halofo (1½)					
Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (Di tsenyeleditswe mo dikgonong)	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <ul style="list-style-type: none">- Rejisetara, setaele le lenseswe- Tlhopho ya mafoko- Go aga polelo- Go kwala temana- Matshwao a puiso le mopeleto Popego le diponagalo tsa setlhawga se se tlhophilweng Nako: Ura le halofo (1½)	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <ul style="list-style-type: none">- Rejisetara, setaele le lenseswe- Tlhopho ya mafoko- Go aga polelo- Go kwala temana- Matshwao a puiso le mopeleto Popego le diponagalo tsa setlhawga se se tlhophilweng Nako: Ura le halofo (1½)	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <ul style="list-style-type: none">• Rejisetara, setaele le lenseswe• Tlhopho ya mafoko• Go aga polelo• Go kwala temana• Matshwao a puiso le mopeleto Popego le diponagalo tsa setlhawga se se tlhophilweng Nako: Ura le halofo (1½)	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <ul style="list-style-type: none">• Rejisetara, setaele le lenseswe• Tlhopho ya mafoko• Go aga polelo• Go kwala temana• Matshwao a puiso le mopeleto Popego le diponagalo tsa setlhawga se se tlhophilweng Nako: Ura le halofo (1½)	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <ul style="list-style-type: none">• Rejisetara, setaele le lenseswe• Tlhopho ya mafoko• Go aga polelo• Go kwala temana• Matshwao a puiso le mopeleto Popego le diponagalo tsa setlhawga se se tlhophilweng Nako: Ura le halofo (1½)	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <ul style="list-style-type: none">- Rejisetara, setaele le lenseswe- Tlhopho ya mafoko- Go aga polelo- Go kwala temana- Matshwao a puiso le mopeleto Popego le diponagalo tsa setlhawga se se tlhophilweng Nako: Ura le halofo (1½)					

KGWEDITHARO 3 (malatsi a le 52)	Beke 1: 13-16 Phukwi (malatsi a le 4)	Beke 2: 19-23 Phukwi (malatsi a le 5)	Beke 3: 26-30 Phukwi (malatsi a le 5)	Beke 4: 02- 06 Phatwe (malatsi a le 5)	Beke 5 10-13 Phatwe (malatsi a le 4)	Beke 6: 16-20 Phatwe (malatsi a le 5)	Beke 7: 23-27 Phatwe (malatsi a le 5)	Beke 8 30 Phatwe - 03 Lwetse (malatsi a le 5)	Beke 9 06-10 Lwetse (malatsi a le 5)	Beke 10 13-17 Lwetse (malatsi a le 5)	Beke 11 20-23 Sep Lwetse (malatsi a le 4)
Kitso e e tihokegang kwa tshimologong	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa dithhangwa tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Diponagalo tsa dithhangwapon Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwa tlhamo, dipopego le diponagalo tsa mefuta ya dithhamo, go kwala temana	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa tlhamo, go kwala temana	Dikgono tsa go reetsa /go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa tlhamo, go kwala temana	Dikgono tsa go reetsa Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa dithhangwa tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa dithhangwa tsa tirisano le dithhamo					
Metswedi (ntle le bukakgakololo) go nonotsha go ithuta	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e Tseneletseng ya tiriso ya pao Kaedi ya go ithuta le go kwala dithhangwa tsa Boitlhamed le tsa tirisano Dipampiri tsa dithatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng Pampiri 1: Go kwala tirwana ya tshobokanyo Pampiri 1: Tirwana ya dithhangwapon	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e Tseneletseng ya tiriso ya pao Kaedi ya go ithuta le go kwala dithhangwa tsa Boitlhamed le tsa tirisano Dipampiri tsa dithatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng Pampiri 2/Pampiri 1	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e Tseneletseng ya tiriso ya pao Kaedi ya go ithuta le go kwala dithhangwa tsa Boitlhamed le tsa tirisano Dipampiri tsa dithatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng Pampiri 2/Pampiri 1	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e Tseneletseng ya tiriso ya pao Kaedi ya go ithuta le go kwala dithhangwa tsa Boitlhamed le tsa tirisano Dipampiri tsa dithatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng Pampiri 2/Pampiri 1	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e Tseneletseng ya tiriso ya pao Kaedi ya go ithuta le go kwala dithhangwa tsa Boitlhamed le tsa tirisano Dipampiri tsa dithatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng Pampiri 2/Pampiri 1	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e Tseneletseng ya tiriso ya pao Kaedi ya go ithuta le go kwala dithhangwa tsa Boitlhamed le tsa tirisano Dipampiri tsa dithatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng Pampiri 2/Pampiri 1					
Tlhatlhobo e e sa tlhomamang:	Tirwana: Dikwalo Ditirwana tsa pele ga puiso tsa dikwalo tse di rutilweng mo Kgweditharo 3 Totisa mogopoloo mo: Dikgatong tsa go kwala dithhangwa tsa tirisano/dithhamo	Tirwana: Dikwalo Ditirwana tsa pele ga puiso tsa dikwalo tse di rutilweng mo Kgweditharo 3 Dikgato tsa go kwala ditiro tsa dithhangwa tsa tirisano dithhamo. Tirwana: Dithhangwapon/Tlhamo ya leboko	Dikgato tsa go kwala dithhangwa tsa tirisano Tirwana: Tshobokanyo/Leboko le le tlhaolwang	Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa dithhangwa tsa tirisano Tirwana: Dithhangwapon/Leboko le le tlhaotsweng	Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa dithhangwa tsa tirisano Tirwana: Dipopego tsa pao le melawana ya tiriso/Tlhamo ya leboko						
'SBA' Tlhatlhobo e e)			Tiro 8 Dikwalo: (Maduo: 35) Asaenemente Porajeke		Tiro 9 Tiro ya molomo: (Maduo: 10) Pao e e ipaakanyeditsweng						

SETSWANA PUO YA GAE: MOPHATO 11: THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA YA ITSHETLELO: 2021: KGWEDITHARO 4

KGWEDITHARO 4: Malatsi a le 47	Beke 1: 05-08 Diphalane (malatsi a le 4)	Beke 2: 11-15 Diphalane (malatsi a le 5)	Beke 3: 18-22 Diphalane (malatsi a le 5)	Beke 4: 25-29 Diphalane (malatsi a le 5)	Beke 5: 1-5 Ngwanaitseele (malatsi a le 5)	Beke 6: 8-12 Ngwanaitseele (malatsi a le 5)	Beke 7 15-19 Ngwanaitseele (malatsi a le 5)	Beke 8 22-26 Ngwanaitseele (malatsi a le 5)	Beke 9 29 Ngwanaitseele – 3 Sedimonthole	Beke 10 6-8 Sedimonthole (malatsi a le 3)			
PPKT													
Dikgono: Go Reetsa le Go Bua	Go itsise sebui / go neela puo ya ditebogo: <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana • Godiragatsa melawana Nako: Ura e le nngwe						Dipuisano tse di sa tlhomamang/ motlotlo: <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana Go diraragatsa melawana Nako: Ura e le nngwe • Go buisetsa go tlhaloganya: <ul style="list-style-type: none"> • Thanolo ya dithhangwapon • Thuto ya dikwalo <ul style="list-style-type: none"> • Padi/Ditlhengwa tsa setso • Terama • Poko Nako: Diura di le nne 				Ipaakanyetso Tlhatlhobo	Dintlhakelo tsa tlhatlhobo ya bofelo jwa ngwaga	
Go Buisa le Go Lebelela	Go buisetsa go tlhaloganya: Ditogamaano tsa go dirisa dithhangwa tse di kwadihweng Leba 3.2 <ul style="list-style-type: none"> • Thuto ya dikwalo Nako: Diura di le nne						Dipuisano tse di sa tlhomamang/ motlotlo: <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana Go diraragatsa melawana Nako: Ura e le nngwe • Go buisetsa go tlhaloganya: <ul style="list-style-type: none"> • Tekatlhaloganyo • Tshobokanyo • Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso • Thuto ya dikwalo <ul style="list-style-type: none"> • Padi/Ditlhengwa tsa setso • Terama • Poko Nako: Diura di le nne 				Ipaakanyetso Tlhatlhobo	Tiro 10 Tlhatlhobo ya bofelo jwa ngwaga (maduo a le 300) Pampirir 1 – Puo mo Tirisong: (maduo a le 70) – Diura di le 2. Pampiri2 – Dikwalo (maduo a le 80) – Diura di le 2.5. Pampiri 3 – Go kwala (maduo a le 100) – Diura di le 3. Pampiri ya 4 – *Tlhatlhobo ya molomo (maduo a le 50)	
Go Kwala le Go Tlhagisa	1 x Tlhamo: Maithomo/e sa tseyeng letlhakore /ngangisano Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala: Go dira paakanyetsotiro, go kwala dithhangwa tsa nthla, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotla diphos le go tlhagisa						Setlhengwa sa tirisano Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/ ngongorego/ phatlhatiro/ kgwebo)/ makwalo a semmuso le a e seng a semmuso go ya go ba kgatiso/ lekwaloikitsiso le lekwalophegetso (lekwalokopo)/ tsa botshelo jwa moswi/ lenanetema le metsotsa ya kopano/athikele ya lekwalodikgang/athikele ya makasine/ puo/ thadso/ pegelo e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang/ mmuisano/potsotherisan/imeili (lekwalo la maranyane). Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala: Go dira paakanyetsotiro, go kwala dithhangwa tsa nthla, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotla diphos le go tlhagisa				Ipaakanyetso Tlhatlhobo	*Tiro ya molomo: Barutwana ba tshwanetse go dira tekathaloganyo ya theetso e le nngwe (Tiro 1), puo e e sa ipaakanyediwang e le nngwe (Tiro 3), kgotsa nngwe ya tse di latelang: dipuo tse di ipaakanyeditsweng di le pedi le puo e e sa ipaakanyediwang e le nngwe KGOTSA Puo e le nngwe e e ipaakanyeditsweng le puisetsgodimo e e sa ipaakanyediwang e le nngwe (Tiro 6 le Tiro 9).	
Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (Di tsenyeleditswe mo dikgonong)	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lenswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto Popego le diponagalo tsa setlhengwa se se tlhophilweng Nako: Diura di le nne						Setlhengwa sa tirisano Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/ ngongorego/ phatlhatiro/ kgwebo)/ makwalo a semmuso le a e seng a semmuso go ya go ba kgatiso/ lekwaloikitsiso le lekwalophegetso (lekwalokopo)/ tsa botshelo jwa moswi/ lenanetema le metsotsa ya kopano/athikele ya lekwalodikgang/athikele ya makasine/ puo/ thadso/ pegelo e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang/ mmuisano/potsotherisan/imeili (lekwalo la maranyane). Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala: Go dira paakanyetsotiro, go kwala dithhangwa tsa nthla, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotla diphos le go tlhagisa				Ipaakanyetso Tlhatlhobo	Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/ ngongorego/ phatlhatiro/ kgwebo)/ makwalo a semmuso le a e seng a semmuso go ya go ba kgatiso/ lekwaloikitsiso le lekwalophegetso (lekwalokopo)/ tsa botshelo jwa moswi/ lenanetema le metsotsa ya kopano/athikele ya lekwalodikgang/athikele ya makasine/ puo/ thadso/ pegelo e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang/ mmuisano/potsotherisan/imeili (lekwalo la maranyane).	
Kitso e e tlhogegang kwa tshimologong	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa mefuta ya dithhamo , go kwala temana						Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lenswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto Popego le diponagalo tsa setlhengwa se se tlhophilweng Nako: Diura di le nne				Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lenswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto Popego le diponagalo tsa setlhengwa se se tlhophilweng Nako: Diura di le nne	Dikgono tsa go reetsa Dikgato tsa go kwala Dikgato tsa go kwala, popego le diponagalo tsa dithhangwa tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa Tshekatsheko ya dithhangwapon Dikgato tsa go kwala Popego le diponagalo tsa dithhangwa tsa tirisano
Metswedi (ntle le bukakgakololo) go nonotsha go ithuta	Metswedi e e tlaleletsang ya thuto ya dikwalo Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala dithhangwa tsa Boithamedi le tsa tirisano						Metswedi e e tlaleletsang ya thuto ya dikwalo Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala dithhangwa tsa Boithamedi le tsa tirisano				Metswedi e e tlaleletsang ya thuto ya dikwalo Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala dithhangwa tsa Boithamedi le tsa tirisano		

KGWEDITHARO 4: Malatsi a le 47		Beke 1: 05-08 Diphalane (malatsi a le 4)	Beke 2: 11-15 Diphalane (malatsi a le 5)	Beke 3: 18-22 Diphalane (malatsi a le 5)	Beke 4: 25-29 Diphalane (malatsi a le 5)	Beke 5: 1-5 Ngwanaitseele (malatsi a le 5)	Beke 6: 8-12 Ngwanaitseele (malatsi a le 5)	Beke 7 15-19 Ngwanaitseele (malatsi a le 5)	Beke 8 22-26 Ngwanaitseele (malatsi a le 5)	Beke 9 29 Ngwanaitseele – 3 Sedimonthole	Beke 10 6- 8 Sedimonthole (malatsi a le 3)
	Dipampiri tsa diththatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng	Dipampiri tsa diththatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng	Dipampiri tsa diththatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng	Dipampiri tsa diththatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng	Dipampiri tsa diththatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng	Dipampiri tsa diththatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng	Dipampiri tsa diththatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng	Dipampiri tsa diththatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng	Dipampiri tsa diththatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng		
Tihatlhobo	Tihatlhobo e e sa tlhomamang:	Totisa mogopolo mo: Pampiring ya 1: Tekatlhologanyo Go kwala tshobokanyo Dithhangwapono	Totisa mogopolo mo: Pampiring ya 1: Dipapatso/diphasalatso / dikathunu		Dikgato tsa go kwala dithhangwa tsa tirisano Poeletso ya ditirwana tsa dikwalo		Dikgato tsa go kwala dithhangwa tsa tirisano Poeletso ya ditirwana tsa dikwalo				
	'SBA' Tihatlhobo e ethotlhhamameng										